



Broj: 01-339-3/22/P-40-217

Datum: 23. jun 2022. godine

Na osnovu člana 75. Zakona o obnovljivim izvorima energije (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 16/22), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) i člana 23. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 i 79/19) u postupku po zahtjevu privrednog "ETMah", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Banja Luka za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Batkovići 10", Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 40. redovnoj sjednici, održanoj 23. juna 2022. godine, u Trebinju, donijela

R J E Š E N J E

o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Batkovići 10"

1. Podnosiocu zahtjeva, Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "ETMah", Banja Luka, odobrava se pravo na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Batkovići 10", instalisane snage 57,76 kW i ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 83.000 kWh, izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. br. 1487/2 i 1489/5 K.O. Miljevac, opština Nevesinje.
2. Podnosilac zahtjeva na osnovu ovog rješenja stiče pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 83.000 kWh.
3. Pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od petnaest (15) godina počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja.
4. Prilikom zaključenja ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuju se cijene za solarne elektrane izgrađene na zemlji, instalisane snage do uključivo 150 kW, utvrđene Odlukom o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora.

5. Podnosilac zahtjeva obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje ugovora o podsticanju, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
6. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne podnese zahtjev za zaključenje ugovora sa Operatorom sistema podsticaja u roku propisanom u tački 5. ovog rješenja, prestaje da važi rješenje o pravu na podsticaj.
7. Obračun električne energije koju podnosilac zahtjeva isporučuje u elektroenergetsku mrežu i za koju ima pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni vrši se na osnovu očitavanja na mjernom mjestu smještenom u proizvodnom postrojenju sa karakteristikama mjernih uređaja kako je navedeno u Sertifikatu za proizvodno postrojenje i Deklaraciji o mjernom mjestu. Na mjernom mjestu za prijem/predaju električne energije u mrežu instalisana je poluindirektna dvosmjerna mjerna grupa koja se sastoji od:
 - mjernog uređaja na kome se vrši mjerenje i registracija električne energije isporučene u elektroenergetsku mrežu proizvođača Meter & Control, tipa: ST310FC-15A83R55-SN00110-pbdqf, serijskog broja ST310FC-00587752, godine proizvodnje 2021, klase tačnosti 1 za mjerenje aktivne energije i snage, klase tačnosti 2 za mjerenje reaktivne energije, nazivnog napona 3h230/400V, nazivne struje 0,05-5(6) A, datum ugradnje mjernog uređaja je 1. mart 2022. godine, a datum važenja žiga je do 2033. godine; Konstanta brojila je 1 (10000 imp/kWh).
 - tri strujna mjerna transformatora proizvođača Elektrosklop d.o.o. Zagreb, tipa: STV-1, prenosnog odnosa 100/5 A/A, serijskih brojeva 1138918, 1138919 i 1138920;Obračunska konstanta je 20.
8. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 23. maja 2022. godine od Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "ETMah", Banja Luka, primila zahtjev, broj 67-2/22 od 23. maja 2022. godine, za odobrenje prava na podsticaj, u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Batkovići 10", instalisane snage 57,76 kW i planirane neto godišnje proizvodnje 83.000 kWh. Proizvodno postrojenje je izgrađeno na zemljištu označenom kao k.č. broj 1487/2 i 1489/5 K.O. Miljevac, opština Nevesinje.

Regulatorna komisija je, na 39. redovnoj sjednici, održanoj 23. juna 2022. godine, donijela Rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Batkovići 10", broj 01-315-6/22/R-39-208 (u daljem tekstu: Sertifikat), kojim se potvrđuje da se u ovom postrojenju proizvodi električna energija koristeći obnovljivi izvor energije, a što je jedan od uslova za odobrenje prava na podsticaj.

U skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), Regulatorna komisija je 22. juna 2022. godine obavijestila javnost o prijemu zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj.

Odredbom člana 75. stav 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije propisano je da proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i u efikasnoj kogeneraciji, koji su stekli preliminarno pravo na podsticaj i pribavili upotrebnu dozvolu za to postrojenje do 31. decembra 2021. godine, mogu ostvariti pravo na podsticaj po osnovu Zakona o obnovljivim izvorima energije i u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), najkasnije do 30. juna 2022. godine.

Za ovo proizvodno postrojenje Regulatorna komisija je izdala rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj, broj 01-684-5/21/P-23-468 od 29. decembra 2021. godine. Na osnovu navedenog rješenja sa Operatorom sistema podsticaja zaključen je predugovor o pravu na podsticaj, broj 04/4-71-940/21 od 31. decembra 2021. godine i rezervisane količine električne energije u sistemu podsticaja. Upotrebna dozvola, broj 06-360-66/21, za ovo proizvodno postrojenje je izdata 30. decembra 2021. godine.

U skladu sa odredbama članova 6, 14. i 23. Pravilnika o podsticanju razmotren je zahtjev podnosioca za odobrenje prava na podsticaj i utvrđeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava sve kriterijume i uslove u pogledu izvora energije, snage postrojenja, planirane godišnje proizvodnje i količina koje su Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije bile određene za podsticanje (Odluka o usvajanju Akcionog plana objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 111/15, 5/16, 97/18, 3/20 i 124/20). S obzirom na naprijed navedeno, podnosiocu zahtjeva odobreno je pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za neto proizvedenu električnu energiju koja se isporučuje u mrežu u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 207.480 kWh, kao što je utvrđeno u sertifikatu za ovo proizvodno postrojenje, odnosno odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.

Prilikom utvrđivanja trajanja prava na podsticaj Regulatorna komisija je postupila u skladu sa članom 21. stav (1) i članom 25. stav (1) i (2) Pravilnika o podsticanju koji se odnosi na nova proizvodna postrojenja po kome se pravo na obavezan otkup električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni ostvaruje na period od petnaest (15) godina od dana početka ostvarivanja prava na podsticaj, odnosno, počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.

Na osnovu člana 5, 21. i 26. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji i člana 26. i 29. Pravilnika o podsticanju proizvodno postrojenje podnosioca zahtjeva se svrstava u solarne elektrane izgrađene na zemlji, instalisane snage do uključivo 150 kW, te se prilikom zaključenja ugovora o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuje cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora za tu vrstu proizvodnog postrojenja, te je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovoga rješenja. Garantovana otkupna cijena se ne mijenja u periodu važenja ugovora, osim u slučaju donošenja posebne odluke zbog većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra.

Na osnovu člana 27. stav (5) Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji i na osnovu člana 26. stav (2) Pravilnika o podsticanju, proizvođač električne energije dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese zahtjev za zaključenje ugovora o podsticanju sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 5. dispozitiva ovog rješenja.

Odredbama člana 27. stav (8) Pravilnika o podsticanju definisani su razlozi za gubitak prava na podsticaj, te je odlučeno kao u tački 6. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na Sertifikatu i Deklaraciji o mjernom mjestu izdatoj od strane operatera sistema, broj 03-0230-1381-01/22 od 7. marta 2022. godine.

Tačka 8. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 22. stav (2) alineja 3. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/21), s obzirom na objavljivanje.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić

Dostavljeno:

- "ETMah" d.o.o. Banja Luka;
- Operator sistema podsticaja – MH "ERS" MP a.d. Trebinje;
- Operator sistema – Mješoviti holding "ERS" – MP a.d. Trebinje – ZP "Elektro - Hercegovina" a.d. Trebinje;
- arhiva.